

AWEREHOSEM HO ANANSESEM

Steve Flatt na ɔkyerewee

Wɔakyerekyerɛ yɛn nyinaa anansesem ahorow bi bere a yerenyin no na emu dodow no ara yɛ nokwarem no, asiane biara nni ho. Nanso anansesem ahorow bi wɔ ho a epira kese.

Nneema ahorow nyinaa wɔ ho a yeate na yeagye atom, a wiase no akyerekyerɛ yɛn a enyɛ nokware kekɛ: Anansesem a efa wo ho, anansesem a efa Onyankopɔn ho, ne anansesem a efa asetra ne daakye ne sika ne nna ne abusuabɔ ho, anansesem a efa ɔsoro ne hell ho. Wɔn mu binom de nea efi mu ba a enye koraa ba.

Anansesem biako a ehyɛ afoforo no mu pii ase ne sɛ “enyɛ hwee” nea wugye di bere tenten a wufi komam di dwuma no.” So woate saa pɛn? Ampa, enyɛ hwee sɛnea wugye di bere tenten a woɛ obi a onyinii yiye, eno te sɛ nea eyɛ nea efata, etɛɛ wɔ amammuisem mu Nanso ɔhaw a ewɔ saa cliché a wɔta gye tom yi mu ne sɛ, eyɛ fɛwɔdi koraa, eyɛ nea ntease nnim.

Bere a wɔreko asetra mu no, wubehu sɛ mpɛn pii no gyidi ahorow bi wɔ ho a ene wɔn ho wɔn ho bɔ abira; wɔn baanu nyinaa ntumi nye nokware, eno yɛ ade a entumi nye yiye ara kwa. Adapɛn kakraa bi a atwam ni no, na me ne me yere nam telefon so ayɛ nyehyɛ sɛ yɛbɛko baabi pɔtee bi wɔ bere pɔtee bi mu. Wunim sɛnea yenya adagyew, abusua a kar abien yɛ ade, na mante ase yiye. Na megye di sɛ esɛ sɛ mehyia no wɔ bea pɔtee bi wɔ bere pɔtee bi mu na enyɛ eno ne nea ogye di. Afei so eyɛ papa sɛ wubegye biribiara a wugye adi bere tenten a wufi komam di no adi? Ná yɛn baanu nyinaa yɛ nokwardifo, nanso yɛanhyia da. Emaa yɛn baanu nyinaa gyeɛ beyɛ nnɔnhwerew abiesɛ wɔ yɛn da no mu. Wuhu sɛ wubetumi adi nokware, nanso wubetumi afi komam adi mfomso.

Na merehwehwe channel surf anadwo a atwam no na mihuu sini bi mfinimfini a efa amumɔyɛfo bi a wɔkɔ mu na wɔsan hyehyɛ kɔmputa ne radar nsɛnkyerɛne a wɔde kɔ wimhyɛn gyinabea akese no ho. Wɔ atoro sini yi mu no na wimhyɛn bi reba fam. Wimhyɛnkafo no susuwii sɛ wɔwɔ soro anammɔn 300 bere a nokwarem no bere a wɔreba afa mununkum no mu no, na wimhyɛn kwan no wɔ ho na wɔhwee ase na wɔhyew. Nanso wuhu sɛ pilot no susuwii sɛ wɔwɔ soro anammɔn 300...na wɔwɔ koma pa. Ná ofi komam di mfomso ara kwa.

Gyidi ahorow bi wɔ ho a yehyia sɛ, sɛ yeanteetee a, ebɛma yeabɔ na yeahyew. Nnyinasosɛm ahorow bi wɔ ho a eyɛ mmerɛw yiye wɔ gyidi ho. Eyinom bi beyɛ te sɛ nea eyɛ mfitiasede ne mfitiasede, eno ne sɛ ete saa. Eyinom bi mpo nnim, nanso momma yɛnko ntini no so pɛɛ na yɛnsi so.

Wo na wopaw nea wugye di.

Eyɛ nokware sɛ nkentenso ahorow pii wɔ yɛn asetra so, nanso obiara nhyɛ wo sɛ wubegye biribiara adi. Sɛ mempe sɛ megye biribi di a, ensɛ sɛ megye di. Sɛ mepe sɛ migye biribi di a, metumi. Obiara ntumi nsiw me kwan. Sɛ mepe sɛ megye di sɛ Bible yɛ Onyankopɔn asem a, metumi agye saa adi, na megye di. Sɛ Republicanfo ne Democratfo no wɔ tebea a eyɛ hu mu a, wubetumi apaw sɛ wubegye Democratfo adi, anaasɛ wubetumi apaw sɛ wubegye Republicanfo adi. Emma nsonsonoe biara mma; wubetumi apaw sɛ wubegye nea woɛ biara adi.

Obiara nhyɛ wo sɛ wubegye biribiara adi. Asem no ne sɛ wuntumi mfa asodi nto obi foforo so wɔ nea wugye di no ho. M’awofo, m’akyerekyerɛfo, ne m’atipenfo nyaa me gyidi so nkentenso, nanso wɔanni so. Eyi yɛ asem titiriw bere a yɛrehwehwe gyidi ahorow a yɛwɔ mu no. Ebia wubehu sɛ woagye gyidi bi a entɛ mfe pii atom, nanso wubetumi asesa saa gyidi no.

Onyankopɔn kaa wɔ Mmɛbusɛm 8:10 sɛ "Paw m'akwankyerɛ, sen dwetɛ." Wɔ Romafoɔ 1:25 no, Paulo ka nnipa bi a wɔnni Onyankopɔn a wɔn ho asɛ ho asem na ɔkaa sɛ, "Wɔde Onyankopɔn nokware sesaa atosɛm." So wuhu nneema abien a nkyekyem ahorow yi di nɛ? Adwene no ne paw, nea wugye di a wobɛpaw.

Wo gyidi ahorow di wo nneyɛ so.

Ɔkwan foforo so no, wɔn na wɔkyere senea meye m'ade. Mmebusen ti 4 nkyekyem 23 ka se, "Nea esen ne nyinaa no, hwe wo koma so, na eye nkwa abura." M'ani gye ɔkwan a Asempa nkyerese no fa so kyere saa be pɔtee yi ase se, "Hwe yiye wɔ nea wususuw ho, efise w'adwene na ekyere w'asetra." Ete saa pɛpɛpɛ. King James Version dedaw no ka se, "Senea onipa dwen ne komam no, saa ara na ɔte."

Gyidi bi wɔ adeye biako biara a woye wɔ asetra mu no akyi? Se wote akongua so a, wugye di wɔ w'adwene mu anaase wunnim se ebeboa wo mu duru. Afei yen mu binom dee ebetumi afa gyidie adeye kɛsee, nanso eno ne gyidie no. Bere a wufii adi kɔɔ wo kar mu anɔpa yi, de safe no hyee ignition no mu na wodannan no, wugye dii se kar no refi ase. Adeye biara a yeye no wɔ gyidi bi a ewɔ akyi. Ɔhaw no ba bere a me gyidi ye mfomso no; efise me gyidi ahorow beda so ara akyerɛ me nneyee.

Hwe senea wɔde di dwuma a mfaso wɔ so bi. Se wugye di se woye ornery nipa a, wususuw se wobeye w'ade den? Ɔye ornery fɛfɛfɛ. Se wugye di se woye obi a ɔye ɔkwasea a, wubehu se woato hintidua wɔ biribiara ho. Se wugye di se wuntumi mfa wo ho nto obi foforo so a, wobefa asetra mu ahwe obiara adwenem naaye so. Wobeye w'ade te se nea wontumi mfa wɔn ho nto wɔn so. Se wugye di se wuntumi nte Bible no ase a, worenkenkan da. Se wugye di se Onyankopɔn mfa wo ho ankasa a, woremɔ mpae. Se wugye di se Onyankopɔn afi adi se ɔrebefa wo a, wobeye nea wubetumi biara de akwati Onyankopɔn. Hwe adeye biara a wowɔ no wɔ gyidi a ene no hyia wɔ n'akyi. Asem no ne se, se wo gyidi ye mfomso mpo a, eka wo suban, enti ese se yehwehwe yen gyidi nyinaa mu.

Wiase de atoro gyidi ahorow tow hye yen so.

Mekyerɛ se ɔtow atopae to yen so. Beae biako a wubetumi ahu eyinom ne kwan a wɔfa so de sika kɔtoto nneema wɔ sotɔɔ a wɔtɔn nneema wom no mu. Hwe Enquirer ne Globe nsemti no so. Dapɛn biara aduru foforo bi wɔ hɔ a wɔde sa kokoram, se wubedi eyi ara kwa a kokoram no befi hɔ. Mepe se migye di se, gye se saa asem no nkyɛn pɛe no, biako wɔ hɔ a efa ɔhɔhɔ a waba Asase so nnansa yi ara ho. M'adamfo ɔsenkafo bi twaa biako a m'ani gyee ho ankasa. Ekaa se, "Nneema Foforo a Wɔahu – Srade a Ehyew Mpaebɔ." Asem no nyinaa kae se, "Wobɔ mpaebɔ yi keke, na nkaribo no bebɔ."

Eye den se wubehu nea ese se wugye di bio, ente saa? Ná yetaa ka se, "Mɛgye adi bere a mahu no." Nanso wuntumi mfa wo ho nto saa asem no so mpo bio. Mfiridwuma de biribi a wɔfre no, "Virtual Reality" aba. Wɔde nokwasem ne ayesem frafra senea ebeye a wuntumi nhu nsonsonoe te se sini ahorow Forrest Gump ne Jurassic Park. Enti, yentumi nhu ankasa se nea yehu no ye nokware anaase ente saa. Nea edidi so yi ye m'ankasa anasesem du a esen biara a wɔhye ho nkuran wɔ television so ɔkasa ahorow yi mu. Wɔnnye serewfo. Nanso eyinom ye amammerɛ mu anasesem ahorow bi a nkurɔfo retɔ mu a enye nea eye soronko.

- M'anigyɛ di m'aseyede anim.
- Se wunya nea wope a, w'ani begye. Eno ye atosem.
- Wiase no de wo ka se wunya asetra ne anigyɛ.
- Gyidi ahorow nyinaa ye nea efata pɛpɛpɛ.
- Wubetumi anya ne nyinaa. Dabi, ese se wode biribi bɔ afɔre.
- Biribiara nni hɔ a enti ese se yete afobu nka da.
- Ense se wotwen biribiara.
- Ne titiriw no, onipa ye papa na onni pɛsemekominya.
- Wo haw nyinaa ye obi foforo mfomso.
- Mmuae no da wo mu efise yen nyinaa ye Onyankopɔn.

Propagated on talk shows is se mmuae no wɔ me mu a, anka masusuw ho bere tenten a atwam ni. So worennye saa?

Wohunu se enonom ne nneema ahodoɔ a mpen pii no, yerete. Beboro mfe 2,000 a atwam ni bere a na wadi mfe 90 no ɔsomafo Yohane bɔɔ kɔkɔ se "Nnamfo adɔfo, munnye honhom biara nni, na mmom monso ahonhom no nhwe se

efi Onyankopɔn ho anaa" ne "Efise biribiara a ewɔ wiase - ɔdebɔneyefo akɔnnɔ, n'ani akɔnnɔ ne nea ɔwɔ ne nea ɔye hoahoahoa no mfi Agya no ho na mmom efi wiase. Wiase no de atoro gyidi ahorow retotow ahye yen so.

Atoro gyidi ahorow wɔ ho.

Eho nhia se gyidi bi ye nokware na ama w'anigye ne wo nkate mu ahotɔ aka. Se obi tuu mmirika faa apon no biako mu mpren ara na ofi ase teeteem se, "Ogya! Ogya!" nanso ogya biara nni ho. Eremma nsonsonoe kese mma yen mu dodow no ara, efiri se se wote obi a ɔde si so dua se ɔreteeteem saa alarm no ara pe a, wobegye adi. Afei na nneema dodow bi besisi. Na wo koma bebɔ ntemntem, wo mogya bekɔ soro, wo ntini mu aye den, na wo yafunu afi ase ayi acid afi mu. Anka wobeye obi a ɔye basaa ara kwa, nkate mu basabasaye kese, ewom mpo se enye nokware de.

Eno si bere nyinaa wɔ da biara da asetra mu, na wunhu mpo. Wohaw wo ho wɔ nneema a enye nokware ho. Wosuro nneema a enye nokware. Wode wo ho to nneema so na ama w'asetra anya ntease ne atirimpɔw a wɔanhweye da se ebeye saa. Nea efi mu ba ne adwene a eye basaa ne awerehow. Enti se gyidi bi nye nokware mpo a, eda so ara de nkate fam basabasaye ba w'asetra mu. Se wope se wudi adwennwen, afobu, abufuw, dadwen ne nkate mu haw ahorow so a, ese se woma gyidi a entee a ewɔ w'asetra mu no mu da ho na woteete.

Mihuu asem bi a adwene ho ɔbenfo bi, Oduruyefo Chris Thurman kae. ɔkaa se, "Nokware ne ɔkwan a wɔfa so di asetra mu nsennennen a emu ye den ho nkitaho. Se enni ho a yeyera na yenya nkate mu haw ahorow a ekyere yen se yeyera. Yetaa de yen ho to nokware fa anaase nokware biara a enni ho koraa so efise eye mmerew." Eno ye line kese, ɔtee. Ebi wɔ ho a adwene ho abenfo na woyee a me ne wɔn nye adwene, nanso misuw se ɔwɔ botae no so perepere. ɔsan nso kae se, "Nanso nokware nkutoo ne ɔkwan a ekɔ nkate mu akwahosan mu, ɔkwan foforo biara nni ho." Eno ye asem a wɔafa aka kese, nanso na Yesu wɔ bi a eye sen saa. Na tumi wom kese na eye tiawa na na eka asem koro no ara titiriw. "Mubehu nokware no, na nokware no bema moade mo ho."

Botae a ewɔ adesua ahorow a etoatoa so yi mu ne se yebɛpa atosem a wɔkyerekere yen na yen mu binom atɔ mu no ho ntama. Yerebɛda nokware no nso adi, na nokware no bema woade wo ho afi saa nneema a ede awerehow ba w'asetra mu no ho.

Nokware a edi mɔ fibea biako pe ne Onyankopɔn.

Hye saa agyirae yiye. ɔno nkutoo ne nokware a edi mɔ fibea. "Me, Awurade, meka nokware; meka nea etee," efi Yesaia ti 45 nkyekyem 19. Yesu a na ɔye Onyankopɔn Ba no, na ɔye Onyankopɔn a ɔbaa honam mu. Yohane kaa se, "'Mene kwan, mene nokore, na mene nkwa. Obiara mma Agya no nkyen gyese me so.'"

Asemmissa titiriw a ese se wubisa wo ho ne onipa biara bisa se woye Kristoni anaase wonye Kristoni ne se: Den na ebeye m'asetra mu tumi? Den na ebeye me gyinapen? Den na ebeye me kɔmpase? Den na ebeye me kwankyerɛfo? Den na mede m'asetra begyina so?

Woanya akwan abien a wubetumi afa so. Wubetumi agyina wiase no so, anaa wobetumi agyina Asem no so. Wowo nea onipa ka, na onipa beka nsem ahorow ɔpepem biako a ebɔ abira, anaase wubetumi anya nea Onyankopɔn ka. Wubetumi de w'asetra asi nea amammere ka so, anaa nea Kristo ka so. Wususuw se saa abien no mu nea ewɔ he na wotumi de ho to so kese?

Enye se onipa ntaa nni nokware na ɔbeka atosem a eda adi pefee keke na ɔhaw no wɔ; ɔhaw a ewɔ onipa ho ne se yenni nimdee araa ma se yesuw se yereka nokware mpo a, yennim nokware no nyinaa. Newsweek nsemma nhoma no wɔ ɔfa bi a wofre no Conventional Wisdom. Woahu saa? Susuw nea eno kyere ho. Conventional Wisdom kyere se nyansa wom nne. Nyansa ankasa nye nea wɔtaa ye da; nyansa ankasa wɔ ho daa. ɔhaw biako a ewɔ onipa ho ne se yeresua pii bere nyinaa. Enti, eye den ma yen se yebehu nea nyansa nni ano.

Mehye biribi nsow mfe kakraa bi a atwam ni a mo mu binom betumi ne no anya abusuabo ankasa. Yen mu ɔpepem aduɔson abiesa ye Baby Boomer mmofra a wɔtete yen wɔ nhoma a eto so abien a wɔtɔn sen biara wɔ bere nyinaa mu, a eto so abien wɔ Bible no akyi. Wunim nea saa nhoma no ye? Oduruyefo Spock Nkokoaa Nhoma. ɔkyerewee se, "Senea Wobetete Wo Mma." Wɔtete Amerikafo awo ntoatoaso mɔ bi wɔ saa nhoma no so. ɔhaw

biako pe ne se mfe kakraa bi a atwam ni, wo ne mfe aduson mu no, Oduruyefo Spock yee nsem ho amanneebofo nhyiam wo baguam na akae se, "Whoops! Midii mfomso." Na woye den? Eye akyiri dodo, meye dysfunctional. Den na wope se woka se na woadi mfomso? Wotetee awo ntoatoaso mu bi wo obarima bi nsusuwii ahorow so na oja behu se na enonom tee da wo nea edi kan no mu. Eno ne Nyansa a Wotaa de Di Dwuma.

Se wokyekyem perepere a, nyansahu mu nkyerewee bi a wode di dwuma wo kolege gyinabea nne nkwa nna ye asram dunwotwe. Eno ne nyansahu mu nkyerewee bi nkwa nna. Wo saa tebea no mu no, womfa wo gyidi nhye biribi a wuntumi mfa wo ho nto so okyena mu, anye saa a, ebia wubesusuw se woreforo nkonimdi antweri no na wubehu se ede ne ho to ofasu a entee so.

Den na mede m'asetra begyina so? Yesu kaa se, "'Osoro ne asase betwam, na me nsem rentwam da.'" Dawid kaa se, "Awurade, w'asem wo ho daa; egyina pintinn wo soro." Nnipa, Onyankopon asem agyina bere sohwe ano te se nea biribi foforo biara nni ho da anaase ebeye da. Wubetumi de wo ho ato so se wo gyinapen ne wo kompanse ne wo akwankyerere nhoma efise ennyina nyansa a wotaa de di dwuma so, egyina Onyankopon suban ankasa ne nimdee a etwa to so. Ono nkutoo ne nokware a edi mu fibe.

Fa w'asetena si Onyankopon nokware so!

Eye safe no. Seesei wuhu Onyankopon nokware wo Bible kratafa biara so. Mehye wo nkuran se se wope a, kenkan emu biara. Awiei koraa no, eda adi pefee sen biara wo Yesu Kristo mu. Petro kaa se Ade baako nti a Yesu baee, ne se oja se orebema yen nhwesoo. Yen mu pii te na yen mu pii kenkan, nanso yen mu dodow no ara sua yiye bere a yehu nhwesode bi ankasa no. Na Yesu ye Onyankopon a oja honam mu. Okaa se, "Mene kwan no, mene nokore no, na mene nkwa no." Biribiara a akae, biribiara a oye mu, biribiara a oye mu no, na eye nokware.

Bere a merenya ahoden afi kotodwe oprehyen mu no misii gyinae se mesan akenkan nsempa no. Mekenkan Mateo, Marko, Luka, ne Yohane, efise se mekyerkyere mo nokware ho ade a, mepere se mihu obarima yi a akae se, "Mene nokware no." Mpen aduwotwe wo Kyerewnsem mu no, Yesu kaa se, "Meka nokware kyere mo." So eno nye biribi? Oka no mpen aduwotwe so dua se, mepere se wote eyi. Mpen aduonu, okaa se, "Afei woate se waka, nanso mepere se meka kyere wo." Wunim nea na oreye? Na oreyi anansesem ahorow a ede awerehow ba no afi ho. Okaa se afei nneema a wotawo mu ni, nanso afei ma menka nokware nkyere wo.

Bere a woressa nneema a Yesu kae ne nneema a Bible akyerewfo afoforo aka akyerere yen a eye nokware no, fa wo ho to nneema abiesa so.

Ma wo komam se wobehye wo ho bo se wobehwehwe nokware no. "Mma anansesem a enni nyamesom ne oyerenom dedaw anansesem nni hwee ye; mmom, tete wo ho ma wobeye onyamesom pa." Akyiri yi Paulo bo Timoteo, onsenkafo kumaa bi kaka se, "Efise bere bi beba a nnipa rennyi nkyerkyere pa ntom. Mmom, senea ebeye a ene won ankasa akonno ahyia no, woboboaboa akyerkyerefo dodow bi ano atwa won ho ahyia aka nea won aso a eye yaw no pe se wote. Wobedan won aso afi nokware no ho na woadan ako anansesem so."

Asem no ne se wobeso biribiara a wote, wuhu, anaa wuhya no ahwe atia Onyankopon nokware. Wiase, anaa nnipa a wotawa me ho ahyia no betumi aka se "Eye hyew, eye ade a ewo mu, obiara reye," Ebia nokware no bepa mu aka se enye papa. Metumi agye bere tenten dodo wo ha yi ara de nhweso a eye nwonwa ama mo. Ma menka nea eba m'adwene mu nkyere wo. Nsoromma mu hwe ne ahonhonsemdi hotlines, ese se saa nneema no ye dola opepem pii, pii wo television so dodo se enye saa. Megye di se nnipa dodow no ara dabble wo saa nneema no mu, ebinom ye aniberesem, ebinom ye anigyede na ebinom nso ye aseresem ara kwa. Onyankopon asem ka se enye serew. Metumi akyerere wo nkyekyem ahorow dumien a eka se eye bone, eye bone, twe wo ho fi ho. Mede Onyankopon asem so biribiara hwe, mpo m'ankasa me suahu.

Nneema a yen awo ntoatoaso yi gye di no mu biako ne ankorankoro osuahu. Eye nokware a etwa to koraa. Se minim, mete nka, anaase mete nka a, ese se eye senea ete. Afei wususuw saa asem no ho. Se mfridwuma betumi aye virtual reality osuahu a ete se nkwa araa ma mintumi nhu se eye atoro a, wususuw se obonsam betumi aye ade koro no ara? Nokwarem no, wususuw se wanya saa tumi no mfe pii, ne mfe pii, ne mfe pii? Mesoo osuahu a migye

di se manya mpo hwe de tia Onyankopɔn asem no mu nokware, na se wɔn baanu no bɔ abira a, nea ewɔ he na migye tom? Megye nokware a ewɔ Onyankopɔn asem, Period mu no tom. Esiane se woanya mu osuahu nti, enkyere se etee, eye nokware, anaa etee.

Yen mu dodow no ara ahu bumper sticker a eka se, "Onyankopɔn ka, megye di, eno na esiesie." Enye bumper sticker bɔne, nanso manya nea eye sen saa ama wo: "Onyankopɔn kae, eno na esiesie, se migye di anaase minnye nni." Se ebia migye di anaase minnye nni no, emma nsonsonoe biara mma; Onyankopɔn kaa no, saa na ete. Nokware ye nokware se migye di anaase minnye nni.

Asem no ne se wobehwehwe. Nanso ehe na mehwehwe? Hwehwe no wɔ Kristo mu. Yesu kaa se, "Mebaa wiase yi se merebedi nokware no ho adanse."

Hwehwe no wɔ Onyankopɔn asem mu. Bible ka se, "W'asem ye nokware." na mfomso biara nni ho.

Hwehwe no denam n'asɔre so. Paulo ka kyeree Timoteo se, "Wobehunu sedee ese se nnipa bɔ wɔn bra wɔ Onyankopɔn fie a eye Onyankopɔn teasefoɔ asafo, nokore no odum ne ne fapem no mu."

Fa wo ho hye mu se wubegye nokware no adi na woagye atom. Enye nea edɔɔso se wobehwehwe na enye nea edɔɔso se wubehu, ese se wogye tom. Asemfua, "gye di," ye asemfua foforo a epuepuee me so wɔ asempa kyerewtoho ahorow no nyinaa mu. Yohane 3:18, ka se, "'Obiara a ogye no di no, wɔammu no fɔ, na obiara a onnye nni no gyina ho a wɔabu no fɔ dedaw efise onnye Onyankopɔn Ba koro no din nni.'" ɔbonsam mpo wɔ nyansa mu foro a eko Onyankopɔn so, gyidi na enye atuu.

Fa wo ho hye mu se wobebɔ wo bra wɔ nokware no mu. Mehwehwe, migye di, migye tom, na meɔ me bra. Midi so. Meye saa. Mifi ase denam asempa no so a mede me ho to asempa no so se Yesu ye nokware a wɔaye no onipa, Onyankopɔn a ɔbaa wiase no. Saa akwankyerɛ nhoma yi, N'asem [Bible] no, ka ɔkwan a eye mmerew a wɔfa so ye no ho asem kyere yen. Ede gyidi a ene se Yesu ye Onyankopɔn ba na efi ase, gyidi a ema yede ano ka no ka, na yeka nokware a yewɔ ma no no ho asem kyere wiase. (Romafo 10:9-10) Eka se se wonya wo koma mu ahofama ne wo dɔ ma no pe a, wo setie a wobeye ama asempa no nyinaa de osuahu bi a wɔfre no asubɔ, honam fam a wode wo ho behye nsu mu no ba awiei. Ansa na Yesu mpata wuo wɔ asennua no so reba no, ɔka kyeree Nikodemo se "Se wɔamfa nsuo ne Honhom anwo onipa a, ɔrentumi nko Onyankopɔn ahennie mu." "Yen a wɔbɔɔ yen asu wɔ Kristo Yesu mu nyinaa, wɔbɔɔ yen asu wɔ ne wu mu? Enti wɔsiee yen ne no asubɔ mu kɔɔ owu mu senea ebeye a, senea wɔnam Agya no anuonyam so nyanee Kristo fii awufo mu no, yen nso yebetra ase foforo."

Eno ne nokware a efa wo bɔhye a wode ama Yesu no ho. Eno ne nokware a efa senea wufi w'asetra ase se Kristoni, ne senea wobeye Kristoni no ho. Efi saa bɔhye no mu no, wotra ase dɔ no na wonantew Onyankopɔn nokware hann mu. Nanso egyina wo so. Kae se woanya ahofadi se wubegye biribiara a wope se wugye adi. Nanso nea wugye di biara no, nokware no da so ara ye nokware.

Nanso kɔkɔbɔ kese bi wɔ ho se, "Wɔyera efise wɔpowee se wɔbedɔ nokware no na enti wɔagye wɔn nkwa." Obi bisae se, "So sigaretnom bema mako hell?" Yennim se Onyankopɔn ye ɔtemmufɔɔ mmɔborɔhunufɔɔ. Onyankopɔn nsoma obiara nko hell; ɔma obiara paw nea obegye adi ne nea ɔbeye wɔ saa gyidi ahorow no ho. Nanso wɔn a wɔpow se wobegye Kristo atom, adɔ no, na wɔadi Kristo akyi no wɔ asiane mu wɔ N'atemu mu.